



Muđanani wa Masoyi, ho vha hu na musidzana wa vhučali
ane a pfi Nomusa.

O vha a tshi dzula na makhulu wawe vha mukegulu vha re
mulimi wa mavhele.


Vhathu vhanzhi muđanani vho vha vha sa koni u vhala kana
u ñwala. Vha tshi Ɂitshidza nga zwa vhulimi.



Nomusa u funa u ya tshikoloni nahone makhulu wawe vha
dirwa khana ngae.

Đuvha na đuvha a tshi vhuya tshikoloni, makhulu wawe vha
mu fha mishumo ine a tea u ita.

U fanela u pandamedza džiħħoho na zwiġġoni uri zwi si ġe
zwiliñwa.



Nomusa o wana zwi tshi mu kondela u pandamedza
dzi hoho na zwi |ñoni masiari o e |.

Kanzhi o vha a sa wani tshifhinga tsha u fhedza mushumo
wawe wa tshikolo.

Vhana vhanzhi muðanani a vha yi tshikoloni ngauri vha ya
masimuni ðuvha lo e |.



Musi tshifhinga tshi tshi ya, Nomusa o netiswa vhukuma
nga u pandamedza zwiñoni na dzithoho masimuni.

A humbula u ri, "Ndi na maano."



Nomusa o ḥanganya thanda a dici vhofhekanya.

O ambadza thanda dzenedzo hemmbe yawe ya mushumo nahone fhasinyana a dici vhofha nga tshikete tshawe.

A dici imisa dza tou thwii a dici ambadza muñadzi wawe wa mushumo. Dza vha tshitshuwisa-zwiñoni!



Nomusa a vhea tshitshuwisa-zwi $\ddot{\text{q}}$ oni vhukati ha tsimu ya mavhele.

"Tshitshuwisa- zwi $\ddot{\text{q}}$ oni tshi $\ddot{\text{d}}$ o linda tsimu musi ndi tshi khou ita mushumo wa tshikolo. Makhulu vha $\ddot{\text{d}}$ o humbula u nga ndi masimuni," Nomusa a tshi khou setshelela.



Duvha ḥiṇwe na ḥiṇwe o vha a tshi dzumba mukhwama
wawe wa tshikolo musi a tshi ya masimuni.

O vha a tshi ambara zwiambaro zwa tshikolo ngeno a tshi
ambadza tshitshuwisa-zwiṇoni zwiambaro zwawe zwa u
shuma.

Nga murahu a dzula fhasi ha murunzi a ita tshuṇwahaya.



Musi mađuvha a tshi khou di ḥandulukana, Nomusa o humbula u ri, "Makhulu vha nga si vhuye vha ḥivha nga puļane yanga?"

Nomusa o vha o takala na u mangala nga tshifhinga tshithihi.

Dziļhoho na zwiļoni a zwo ngo dzhena masimuni a mavhele.



Liñwe ḫuvha nga masiari, makhulu a Nomusa vho ya masimuni u kaṇa zwikoli.

Hovha ho tou እoo masimuni. Hu si na dzithoho kana zwiñoni.

Makhulu vha ri, "Nomusa u khou ita mushumo wavhudí nga maanda."



Makhulu vha vhidzelela, "Nomusa, Nomusa! U ngafhi?"

Ha sa vhe na phindulo.

Vha vhona tshitshuwisa-zwiqoni vhukati ha tsimu, tsho
ambara zwiambaro zwa Nomusa!



Musi makhulu vha tshi vhona zwe Nomusa a ita, vho ćirwa khana nga muđuhulu wavho.

Vha ri, "Hoyu ndi muhumbulo wo tshaho. Muđuhulu wanga a nga si ye masimuni u pandamedza džiħħoho na zwiñoni."



Vhatu vhothe mudanani vho funa maano a vhučali a Nomusa. Vha thoma u shumisa zwitshuwisa-zwičoni masimuni avho.

Zwitshuwisa-zwičoni two vha zwi tshi pandela zwičoni na dzithoho masimuni.

Nahone vhana vhothe mudanani vho vha vha tshi nga kona u ya tshikoloni.